



ADI (Analog Devices, Inc.)

AD9508BCPZ-REEL7

Karolo ea Karolo:

AD9508BCPZ-REEL7

Moetsi / Mochini:

ADI (Analog Devices, Inc.)

Tlhaloso ea Sehlahisoa

IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP

Datasheets:

 AD9508BCPZ-REEL7.pdf

Boemo ba RoHS

 Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Sekepe se Tsoang ho

Hong Kong

Tsela ea Shipment

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS




AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™

KOPO EA HO

QOTSA

Setšoantšo e kanna ea ba moemeli. Bona lithaloso bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa.











Lithaloso tsa AD9508BCPZ-REEL7

KAROLO EA KAROLO	AD9508BCPZ-REEL7
MOETSI	ADI (Analog Devices, Inc.)
TLHALOSO	IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
LEQEPHE LA LINTLHA	 AD9508BCPZ-REEL7.pdf
TŠEBELISO EA VOLTAGE	2.375 V ~ 3.465 V
THAPA	Fanout Buffer (Distribution), Divider
PACKAGE EA LISEBELISOA TSA THEPA	24-LFCSP-WQ (4x4)
SEHLOOHO	-
BOEMO - BOITSEBISO: PHATLALATSO	1:4
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	24-WFQFN Exposed Pad, CSP
PHATLALATSO	CMOS, HSTL, LVDS
MABITSO A MANG	AD9508BCPZ-REEL7-ND AD9508BCPZ-REEL7TR
MOCHESO O SEBETSANG	-40°C ~ 85°C
PALO EA MAETO	1
MOFUTA OA HO THABA	Surface Mount
MOKHOA OA HO UTLOISISA BOHLOKO (MSL)	3 (168 Hours)
NAKO EA MOETA-PELE E TLOAELEHILENG	7 Weeks
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
HO KENYA	CMOS
HANGATA - MAX	1.65GHz
PHAPANG - HO KENYA: PUO	Yes/Yes
TLHALOSO E QAQILENG	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 1:4 1.65GHz 24-WFQFN Exposed Pad, CSP
BASE PART NUMBER	AD9508

Metsu e amanang

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9508BCPZ-REEL7	Morekisi oa AD9508BCPZ-REEL7	Mofani oa AD9508BCPZ-REEL7
Theko ea AD9508BCPZ-REEL7	AD9508BCPZ-REEL7 Litšoantšo	Setšoantšo sa AD9508BCPZ-REEL7
Datasheet ea PDF ea AD9508BCPZ-REEL7	AD9508BCPZ-REEL7 Download Datasheet	Datasheet ea AD9508BCPZ-REEL7
AD9508BCPZ-REEL7 Stock	Reka AD9508BCPZ-REEL7	Reka ADI (Analog Devices, Inc.) AD9508BCPZ-REEL7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9508BCPZ-REEL7	Mofani oa ADI (Analog Devices, Inc.)	Morekisi oa ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9508BCPZ-REEL7	AD AD9508BCPZ-REEL7	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9508BCPZ-REEL7
Analog Devices Inc. AD9508BCPZ-REEL7	Analog Devices, Inc. AD9508BCPZ-REEL7	

Lihlahisoa tse amanang

 <p>AD9510-VCO/PCBZ Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: BOARD EVALUATION FOR AD9510 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9508/PCBZ Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: BOARD EVAL FOR AD9508 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 4 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9484BCPZRL7-500 Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC ADC 8BIT 500MSPS 56LFCSP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9508SCPZ-EP Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 56 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9508BCPZ Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 604 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9510BCPZ-REEL7 Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9510BCPZ Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 196 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9508SCPZ-EP-R7 Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9510/PCBZ Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: BOARD EVALUATION FOR AD9510 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 2 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9484-500EBZ Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: BOARD EVAL W/AD9484BCPZ-500 E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9484BCPZ-500 Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC ADC 8BIT 500MSPS 56LFCSP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 18 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9500WAFER Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC ADC E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>